

GIREIDI YA 6 LUAMBO LWA HAYANI – THEMO 1-4 (2021 - 2023)

ZWIKILI	U THETSHELESA NA U AMBA(ORAL)	U VHALA NA U TALELA	U N̄WALA NA U N̄EKEDZA	ZWIVHUMBEO NA MILAYO ZWA LUAMBO
VHEGE 1 D̄UVHA 1-3	<p>U thetshelesa na u dovha u anetshela tshiṅtori tshi no yelana na mafhungo a no bva kha atikili I no amba nga ha Khovidi 19 zwi tshi bva kha bugupfarwa kana kha Faela ya zwishumiswa zwa Mudededzi (FZM)</p> <ul style="list-style-type: none"> U thetshelesa tshiṅtori tshi no yelana na khovidi 19 U dovha u anetshela nga mutevhe u re wone a tshi shumisa tshifhinga tsho fhelaho. 	<p>U vhala tshiṅtori tshi no bva kha atikili tshi no yelana na Khovidi 19</p> <ul style="list-style-type: none"> Nyito dza u rangela u vhala: u humbulela u bva kha t̄hoho na zwifanyiso U shumisa zwiṅirathedzhi zwa u vhala, tsumbo u humbulela, U ita nyambedzano nga ha ḍivhaipfi ntswa ye vha i wana kha mafhungo e vha vhala U ita nyambedzano nga ha t̄hoho na fhethuvhupo/ fhethu he mafhungo a bvelela hone U sumbedza muhumbulo wawe nga ha tshiṅtori tshe a vhala U shumisa t̄halusamaipfi <p>U ita n̄dowedzo dza tholokanyonḍivho lwa orala kana nga u tou n̄wala</p> <ul style="list-style-type: none"> U vhalela n̄ṅha hu tshi shumiswa mubulo wone, u elela na n̄ḍila ine vha pfukisa ngayo mulaedza. 	<p>U n̄wala nga ha tshenzhemo ya vhone vhaṅe</p> <ul style="list-style-type: none"> U nanga magudiswa o teaho t̄hoho ya mafhungo U nanga u bva kha tshenzhemo U sa bva n̄ḍa ha t̄hoho Vhagudiswa vho salelaho murahu vha shumise muhangarambo/fureme U shumisa luambo, mupeleṅo na ndongazwiga zwo teaho U shumisa ḍivhaipfi I elanaho na t̄hoho ya mafhungo <p>U sika/ u shumisa t̄halusamaipfi ya vhuṅe</p> <ul style="list-style-type: none"> U nombora masiaṅari nga u shumisa dzinomboro kana dzialifabethe U dzhenisa maipfi maṅanu (5) vha n̄wala na t̄halutshedzo dzao U isa phanḍa na u dzhenisa maipfi 	<p>Mupeleṅo na ndongazwiga</p> <ul style="list-style-type: none"> U shumisa t̄halusamaipfi u sedzulusa mupeleṅo <p>U shuma na nga maipfi na mafhungo</p> <p>U p̄sesa na u shumisa tshakha dzo fhombanaho dza madzina</p>

U linga u itela u ḍivha zwine vhagudi vha zwi ḍivha hu itiwa kha maḍuvha mararu a u thoma ya themo kha vhege 1 - Ḍuvha 1 u swika 3. Data l dzhiwe u itela u vhona vhuimo ha vhagudi. Mvelele dza mushumo uyu wa u linga dzi shumiswe u funza na u lunga mishumo ya vhagudi

<p>THEMO YA 1 VHEGE YA 1-2</p>	<p>U thetshelesa radio kana muvhigo wa gurannḍa na u ita nyambedzano ya mafhungo ane a khou itea nga tshifhinga tshenetsho</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nyitothangeli: u humbulela • U thetshelesa zwidodombedza zwo khetheaho kha mbekanyamushumo adio na thelevishini • U ḍivha uri u sedza siaḷithihi hu itea nga nḍila-ḍe • U vhudzisa mbudziso dzi konḍaho dzine dza fha khaedu na u ṽoḍa dziṽwe ṽhalutshedzo • U thetshelesa mafhungo u bva kha zwibveledzwa zwa oraḷa zwo fhambanaho sa ripoto, u nweledza muhumbulo mhuhulwane • U bveledza u ṽaṽa ho linganelaho kha zwithu zwi yelanaho na mafhungo na zwi ṽeaho khaedu • U bvisela khagala muhumbulo na u u tikedza nga vhuṽanzi ho khwaṽhaho • U thetshelesa nga mafuḷufulu hu na u vhavhalela 	<p>U vhala atikili ya gurannḍa zwi tshi bva kha bugupfarwa kana kha Faela ya zwishumiswa zwa Mudededzi (FZM)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nyito dza u rangela u vhala; U humbulela ho sendekwaho kha ṽhoho ya mafhungo na/kana zwifanyiso • U ḍivha na u ita nyambedzano nga ha yoṽthe milaedza ya mvelele i re khagala na yo dzumbamaho • U shumisa zwiṽirathedzhi zwo fhambanaho zwa u vhala u itela u pfesesa zwine zwa khou vhalwa: u sikima na u sikena • U ita nyambedzano nga ha uri mulaedza u nga shumiswa hani • U ita nyambedzano nga ha uri thekiniki dzo shumiswaho nga vhaṽwali, vhaoli, vhadzhii vha zwinepe dzi bvisele khagala kuvhonele kwo khetheaho kwa ḷifhasi • U tumbula na u ṽalutshedza mvelele kana mafhedzisele ane a takalelwa 	<p>U ṽwala atikili ya gurannḍa</p> <ul style="list-style-type: none"> • U shumisa ṽhoho na ṽhohwana dza mafhungo, pharagirafu thangeli, u fhindula mbudziso dzi ngaho. Nnyi, Mini, Ngafhi, Lini na Hani • U ṽwala ṽhoho ya fhungo na u dzhenisa mafhungo o teaho u itela u bveledza pharagirafu dzitevhelaho • U nanga, u khethekanya na u vhea nga zwigwada mafhungo a bvaho kha zwiko zwo fhambanaho • U pulana, u ita mvetomveto na u khwinisa tshibveledzwa, • U vhuisa muhumbulo na u sengulusa vhuṽwali na mushumo wa vhusiki • U ṽwala zwavhuḍi nga muṽwalo wavhuḍi, a tshi ṽwala maḷeḍere nga kuṽwalele kwone <p>U shumisa tshivhumbeo tshi vhonele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mathomele • Mutumbu 	<p>U shuma na/nga maipfi: madzina, masala, maaravhi, zwifhinga</p> <p>U shuma na/nga mafhungo: ṽnefungo, pfano ya ṽnefungo na ḷiiti, mafhungo o tou vhwahaho (maambelwa)</p> <p>Mupeleṽo na ndongazwiga khethekanyo ya maipfi, kushumisele kwa ṽhalusamaipfi, tshithoma, khoma, kholoni, semi-kholoni, tshivhudzisi na tshigagarukela</p>
--	---	--	---	--

	<ul style="list-style-type: none">• U dzhiela n̄tha mihumbulo ine ya lwa/kuḁana na yawe na u fhindula kha nyimele nga n̄ila yo teaho.• U ita nyambedzano nga ha vhungoho ha mafhungo nga u vhambedza na zwiñwe zwiko zwa mafhungo.	<ul style="list-style-type: none">• U humbulela na u n̄ea dziñwe n̄ila musi a tshi khou lingedza u tandulula thaidzo	<ul style="list-style-type: none">• Magumo/mafhedziselo	
--	---	--	---	--

ZWIKILI	U THETSHELESA NA U AMBA(ORAL)	U VHALA NA U ŦALELA	U ŦWALA NA U ŦEKEDZA	ZWIVHUMBEO NA MILAYO ZWA LUAMBO
THEMO YA 1 VHEGE YA 3-4	<p>U thetshelesa na u ita nyambedzano nga ha foŦukulo, tsumbo: lungano lwa tsiko/lungano lwa vhahali</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nyitothangeli: u humbulela • U humbula zwiwo nga mutevhe u re wone na u shumisa tshifhinga nga ndila yone • U dzhenelela nga ndila yavhudi nga tshifhinga tsha nyambedzano dza tshigwada • U divhadza uri kuvhonele kwa u vhona sia lithihi zwi sikea hani na masiandaitwa a hone kha vhathetshelesi • U ita nyambedzano nga ha vhaanewa/vhabvumbedzwa • U ita nyambedzano nga ha puloto, khudano na fhethuvhupo • U ita nyambedzano nga ha mulaedza wa tshibveledzwa • U sedzulusa maitete a zwithu a mvelele, ndeme na zwine vhatu vha tenda khazwo • U sumbedza phambano vhukati ha zwivhuya na zwivhi. 	<p>U vhalo foŦukulo, lungano lwa tsiko/lungano lwa vhahali zwi tshi bva kha bugupfarwa kana kha Faela ya zwishumiswa zwa Mudededzi (FZM)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nyito dza u rangela u vhalo, tsumbo, u humbulela ho disendekaho kha thoho na/kana zwifanyiso • ZwiŦirathedzhi zwa u vhalo: u sikena, u sikima, u humbulela, u Ŧalela, zwibveledzwa zwo fhambanaho zwi re na zwithu zwa u tou vhona, u itela u Ŧalutshedzela • U ita nyambedzano ya zwiŦhwa zwa ngano dza phukha, tsumbo, vhaanewa na milaedza • U Ŧalutshedza kuŦathuvhele na vhudipi hga u angaredza zwa tshibveledzwa tshoŦhe • U tumbula na u buletshedza mvelelo kana magumo a takalelwaho • U shumisa Ŧhalusamaipfi u itela u bveledza divhaipfi • U shumisa Ŧhalusamaipfi u itela mveledziso ya divhaipfi 	<p>U Ŧwala foŦukulo, lungano lwa tsiko/lungano lwa vhubvo ha zwithu</p> <ul style="list-style-type: none"> • U Ŧwala hu na ndivho ya u bveledza vhuŦe, ya u wanulusa, u tamba, u humbulela na vhusiki • U lingedza u funza ngudo nga ha mikhwa • U shumisa vhaanewa vha sa tshili • U shumisa divhaipfi yo teaho • U Ŧutula muhumbulo nga ha thoho na u bveledza muhumbulo • U bvisela khagala mihumbulo nga ndila i pfalaho nga u tevhekana hayo • U vhuisa mihumbulo na u Ŧathuvha tshibveledzwa na mushumo wa vhusiki • U bveledza mvetomveto ya u thoma hu na u dzhiela nzhele muhumbulo muhulwane, luambo na milayo yo teaho u itela ndivho yo khetheaho na vhathetshelesi <p>U shumisa maitete a u Ŧwala:</p> <ul style="list-style-type: none"> • U pulana/rangela u Ŧwala • U ita mvetomveto • U dovholola 	<p>U shuma na/nga maipfi: madzina zwao na madzina a ngelekanyo</p> <p>U shuma na/nga /ngamafhungo: tshifhinga tsha zwino, tshifhinga tsho fhelaho, tshifhinga tshi daho</p> <p>Ŧhalutshedzo ya maipfi: Pfanywa, Mirero, Makateli, Luambo lwa musanda, mamethafore, maidioma</p> <p>Mupeleto na/nga ndongazwiga: Kushumisele kwa Ŧhalusamaipfi</p>

		<ul style="list-style-type: none">• U ita manweledzo nga mafhungo mataṅu (5)	<ul style="list-style-type: none">• U dzudzanya• U vhalulula u itela u khakhulula ho khakheaho, na• U ṅekedza	
--	--	--	---	--

MUSHUMO WA U LINGA WA FOMAḶA: MUSHUMO WA 1: ORAḶA

- U vhalela ṅṅha (20 maraga)

Kha vha thome mushumo hoyu kha themo ya 1 vha u fhedzisele kha themo ya 2 hune maraga dza ḍo rekhodiwa

ZWIKILI	U THETSHELESA NA U AMBA(ORAL)	U VHALA NA U ȚALELA	U ȚWALA NA U ȚEKEDZA	ZWIVHUMBEO NA MILAYO ZWA LUMBO
THEMO YA 1 VHEGE YA 5-6	<p>U thetshelesa tshibveledzwa tsha u kwengweledza, tsumbo khungedzelo ya radio</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nyitothangeli: u humbulela • U vhudzisa mbudziso dzi ȚuȚulaho mihumbulo a tshi shumisa luambo lwo teaho • U Țivha mihumbulo i fhambanaho na yawe • U hanedza kuhumbulele kwo fhambanaho na kwawe a tshi tikedza tsheo iyo • U dzhenelela hu na u vhuedza kha nyambedzano dza zwigwada • U kovhekana mihumbulo na u Țea kuvhonele kwawe kwa zwithu kha Țhoho dzi Țeaho khaedu nga Țdila i pfalaho, tevheleleaho nahone yo dzudzanyeaho zwavhuȚi • U bveledza khanedzano i pfalaho i re na mbuno u itela u khwaȚhisedza mihumbulo. • U sedzesa kha mbuletshedzo 	<p>U vhalala tshibveledzwa tsha u kwengweledza tshi bvaho kha bugupfarwa kana kha Faela ya Zwishumiswa zwa Mudededzi (FZM)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nyito dza u rangela u vhalala: tsumbo, u humbulela ho sendekwaho kha Țhoho ya mafhungo kana zwifanyiso • U shumisa zwiȚirathedzhi zwa u vhalala zwo fhambanaho u itela u pfesesa zwine zwa khou vhalwa: u sikena, u sikima, u humbulela • U Țivha na u ita nyambedzano nga ha ndeme dza mvelele na matshilisano dzi re kha zwibveledzwa • U Țalutshedzela milaedza ya lutamo lwa muȚwali na i si ya lutamo lwa muȚwali • U Țivha kuvhonele kwa zwithu kwo fhambanaho kha zwibveledzwa zwi konȚaho na u Țea kuvhonele kwa zwithu kwo sendekwaho kha vhuȚanzi vhu re kha tshibveledzwa • U ita nyambedzano nga ha u fhambana ha ndeme dza matshilisano na mvelele kha zwibveledzwa • U shumisa Țhalusamaipfi u itela mveledziso ya Țivhaipfi 	<p>U Țwala tshibveledzwa tsha u kwengweledza tsumbo, tshipitshi/ khungedzelo</p> <ul style="list-style-type: none"> • U Țokonya u fhindula nga u nyanyuwa • U ita pfulufhedziso • U Țokonya vhatshetshelesi • U pulana, u ita mvetomveto na u khwinisa tshibveledzwa • U ȚuȚula mihumbulo nga ha Țhoho na u bveledza mihumbulo • U sedzulusa na u ȚhaȚhuvha tshibveledzwa na mushumo wa vhusiki • U bvisela khagala mihumbulo nga Țdila i pfalaho i tevhekanaho • U sumbedza u pfesesa tshitaela na ridzhisiȚara • U fhirisa mulaedza nga Țdila i pfalaho nahone yo teaho • U Țwala Țhoho ya fhungo hu tshi katelwa mafhungo a yelanaho nayo u itela u bveledza pharagirafu dzi tevhekanaho • U Țea mafhedzisele na u ita themendelo • U tumbula na u buletshedza mvelelo kana mafhedzisele a takalelwaho 	<p>U shuma na/nga maipfi: maȚanganyi</p> <p>U shuma na/nga mafhungo: mafhungo a sa konȚi, mafhungo a konȚaho</p> <p>Țhalutshedzo ya maipfi: maidioma, mirero, Makateli ,Luambo lwa musanda</p>

MUSHUMO WA U LINGA WA FOMALA: U N'WALA

•Maanea (20 maraga)

Nganetshelo kana mbuletshedzo

Pharagirafu 5

Vhukatu ha themo

ZWIKILI	U THETSHELESA NA U AMBA(ORAL)	U VHALA NA U TALELA	U N'WALA NA U N'EKEDZA	ZWIVHUMBEO NA MILAYO ZWA LUAMBO
THEMO YA 1 VHEGE YA 7-8	<p>U thetshelesa na u ita nyambedzano nga ha tshirendo</p> <ul style="list-style-type: none"> Nyitothangeli: u humbulela U bvisela khagala u nyanyulea nga ndila ya u vhavhalela U dzhenelela nga ndila yavhuḍi nga tshifhinga tsha nyambedzano dza zwigwada U nea muhumbulo nga ha masiandaitwa a mubvumo na zwithu zwa u tou vhona zwi ngaho sa mutevhetsindo, u ita ndovhololo, u ita ndovhololo ya mubvumo (alithresheni) na mbambedzo U tšalutshedzela mafhungo a tshirendo U ita manweledzo a tshirendo U ita nyambedzano nga ha mutevhetsindo na raimi 	<p>U vhalo tshirendo tshi sa konḡi tshi bvaho kha bugupfarwa kana kha Faela ya Zwishumiswa zwa Mudededzi (FZM)</p> <ul style="list-style-type: none"> Nyito dza u rangela u vhalo tsumbo, u humbulela ho ḡisendekaho kha tšoho ya mafhungo na/kana zwifanyiso U vhalo nḡha nga thempho yo teaho, mubulo wa maipfi u pfallaho, na u shumisa mafurase nga ndila yone U dzudzanya ndila ine tshibveledzwa tsha vhalwa ngayo uri tshi tee vhatsheshelesi U sumbedza u pfesesa tshibveledzwa, vhushaka hatsho na vhutshilo ha ene muḡe U ḡivha na u sengulusa zwiḡalusi zwo fhambanaho kha lushaka lwa ḡitheretsha kana tshakha dza 	<p>U n'wala tshirendo</p> <ul style="list-style-type: none"> U shumisa alithresheni, (khontsonentsi na asonentsi), methafore, mafanyisi U shumisa luambo lwa mbuletshedzo U pulana, u ita mvetomveto na u khwinisa tshibveledzwa U nekedza mvetomveto ya u thoma hu na u dzhiela nzhele muhumbulo muhulwane U sumbedza u pfesesa tshitaela na ridzhisiḡara U sedzulusa na u tšatšuvha tshibveledzwa na mushumo wa vhusiki U shumisa maitete a u n'wala: • U pulana/rangela u n'wala. U ita mvetomveto U dovholola U dzudzanya 	<p>U shuma na maipfi: u rangeladzina</p> <p>U shuma na mafhungo: zwitatamennde, mbudziso na malaeli</p> <p>Tšalutshedzo ya maipfi: alithresheni (khontsonentsi na asonentsi), mamethafore, mafanyisi, mafanyamuthu</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • U ita nyambedzano nga ha zwivhumbeo zwo fhambanaho zwa zwirendo • U ita nyambedzano nga ha zwivhumbeo zwa zwirendo 	<p>zwibveledzwa, tsumbo, mutevhetshindo, raimi, mafanyamuthu, mamethafore</p> <ul style="list-style-type: none"> • U shumisa t̄halusamaipfi u itela mveledziso ya d̄ivhaipfi 	<ul style="list-style-type: none"> • U vhalulula u itela u khakhulula ho khakheaho, na • U ŋekedza 	
--	---	---	--	--

MUSHUMO WA U LINGA WA FOMALA WA 3: U FHINDULA U BVA KHA TSHIBVELEDZWA (50 maraga)

- Tholokanyondivho ya u vhala (20 maraga)
- Tholokanyondivho ya u tou vhona (10 maraga)
 - Luambo na milayo zwa luambo (20 maraga)

Nyito dza mushumo uyu dzi a d̄i ŋwaliwa nga zwifhinga zwo fhambanaho

ZWIKILI	U THETSHELESA NA U AMBA(ORAL)	U VHALA NA U TALELA	U NwALA NA U NEKEDZA	ZWIVHUMBEO NA MILAYO ZWA LUAMBO
<p>TERM 1</p> <p>WEEK</p> <p>9-10</p>	<p>U thetshelesa na u amba nga ha tshirendo</p> <ul style="list-style-type: none"> Nyito thangeli: u humbulela u vinyuwa nga ndila ya thompho na mbavhalelo u shumisana nga ndila kwalo kha nyambedzano U nea mihumbulo kha ngafhadzo dzi no nga sa miungo na dza u vhonwa – ndovhololo, alitheresheni, mbambedzo U amba vhuvha ha tshirendo u nea manweledzo a tshirendo U amba nga ha pfanapheledzo U amba nga ha tshaka na zwivhumbeo zwo fhambanaho zwa tshirendo 	<p>U vhalo tshirendo tsho leluwaho u bva kha bugupfarwa kana u bva kha Zwiko zwa Mudededzi</p> <ul style="list-style-type: none"> Nyito dza thangela u vhalo, tsumbo, u humbulela zwo disendeka nga thoho kana zwifanyiso U vhalo ntha nga luvhilo lwo teaho na khalo yone, khathihi na kubulele kwalo kwa maipfi. U vhalo nga ndila ine ya dzhiela ntha vhatshetshelesi U sumbedza u pfesesa tshivhalwa khathihi na vhushaka ha vhutshilo hone hune. U talusa na u sengulusa vhuvha ha tshaka dza manwalwa dzo fhambanaho – tsumbo, pfanapheledzo, liedzamuthu, limetafore, na zwinwe U shumisa dikishinari u itela u alusa divhaipfi. 	<p>U nwala tshirendo</p> <ul style="list-style-type: none"> U shumisa aliteresheni (ndovhololo ya mibvumo) nga ndila yo teaho (ndovhololo ya themba - khonsonentsi) na ndovhololo ya pfalandothe – asonensti), limetafore, lifanyisi U shumisa luambo lwa u buletshedza U pulana, u vetaveta na u dzudzanya tshinwalwa, U ita mvetamveto ya u thoma yo disendekaho nga mudzedze muhulwane, U sumbedza u pfesesa tshitaela na ridzhisitara ya luambo, U sengulusa mushumo sikwa <p>Maitela a u nwala</p> <ul style="list-style-type: none"> U pulana / U nwala thangeli U vetaveta U rivaisa 	<p>Maipfi:</p> <ul style="list-style-type: none"> Thangeladzina Lidadzaliiti (vhuvha, tshifhinga) <p>Mafhungo:</p> <ul style="list-style-type: none"> Maambaambiwa (tshipitshi tsho ripotiwaho) <p>Semantiki:</p> <ul style="list-style-type: none"> Figara dza muambo dza zwirendo-aliteresheni (ndovhololo ya mibvumo) nga ndila yo teaho (ndovhololo ya themba - khonsonentsi) na ndovhololo ya pfalandothe – asonensti), limetafore, lifanyisi

NYITO DZA U LINGA DZA FOMETHIVI			
<p>U thetshelesa na u amba</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mishumo yo fhambanaho ya u thetshelesa na u amba • Mishumo ya u thetshelesa na u amba i no tendelana na milayo na maitele a Khovidi-19 	<p>U vhala na u űekedza</p> <ul style="list-style-type: none"> • Maitele a u vhala • Nyiti dza u vhalela nűha • Nyito dza u vhala tholokanyondivho • Nyito dza mañwalwa a ĺitheretsha dzo sendekwaho kha tshakha dza mañwalwa tharu dza randelwaho nga tshifhimga/simesiűa yeneyo 	<p>U űwala na u űekedza</p> <ul style="list-style-type: none"> • U tevhedza maitele a u űwala • U űwala nga maipfi au zwo űwalwaho / u pharafureisa • Zwibveledzwa zwa vhudavhidzani • Maanea • Mañwalwa a vhusiki 	<p>Zwivhumbeo na Milayo zwa Luambo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nyito dzo fhambanaho dza Zwivhumbeo na Milayo zwa Luambo
SAMARI YA MISHUMO YA U LINGA YA FOMALA YA THEMO YA 1			
<p>MUSHUMO WA FOMALA WA 1: ORALA</p> <ul style="list-style-type: none"> • U vhalela nűha (20 Maraga) Mushumo uyu u thome u itiwa kha themo ya 1 u fhedzisiwe nga themo ya 2 musi maraga dzi tshi ɔo vha dzi tshi khou rekhodiwa. 	<p>MUSHUMO WA U LINGA WA FOMALA WA 2: U űWALA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Maanea (20 maraga) Maanea a mbuletshedzo/űhaluso / a u anetshela (pharagirafu thanu) Vhukati ha themo yeneyo 	<p>MUSHUMO WA U LINGA WA 3: U fhindula zwi tshi bva kha tshibveledzwa (50 maraga)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tshibveledzwa tsha ĺitheretsha / tshibveledzwa tshi si tsha ĺitheretsha (20 maraga) • Tshibveledzwa tsha u tou vhona (10 maraga) • Milayo na Zwivhumbeo zwa Luambo (20 maraga) 	

THEMO 2				
ZWIKILI	U THETSHELESA NA U AMBA(ORAL)	U VHALA NA U ŦALELA	U ŦWALA NA U ŦEKEDZA	ZWIVHUMBEO NA MILAYO ZWA LUAMBO
THEMO YA 2 VHEGE YA 1-2	<p>U thetshelesa na u ita nyambedzano nga ha tshibveledzwa tsha ndaela, tsumbo, risipi, masia</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nyito thangeli: u humbulela • U humbula maitele a zwithu • U ḡivha mbonalo ya tshibveledzwa tsha ndaela • U dzhiela nḡha ḡohoho dza ndeme • U ḡea ndaela dzi pḡalaho, tsumbo, kuitele kwa tie • U ita notsi na u tevhedza ndaela dzo vhalwaho • U vhudzisa mbudziso u itela u ḡandavhudza • U ḡea muhumbulo u itela ḡandavhudzo ya ndaela 	<p>U vhala risipi kana tshinwe tshibveledzwa tsha ndaela</p> <ul style="list-style-type: none"> • U sengulusa zwiḡalusi zwa tshibveledzwa: nzudzanyo na milayo ya zwibveledzwa zwa ndaela • U dzudzanya ndaela dzo vilinganaho • U shumisa zwiḡirathedzhi zwa u vhala na zwa u pḡesesa: u sikena • U sumbedza u pḡesesa tshibveledzwa na uri tshi shuma hani: u vhala ha ḡitherala • U ḡivha na u ḡalutshedza zwivhumbeo zwo fhambanaho, kushumisele kwa luambo na ndivho • U ḡivha na u ḡhaḡhuvha ridzhisiḡara ya tshibveledzwa • U pḡesesa na u shumisa zwibveledzwa zwa mafhungo nga ḡḡila yo teaho • U vhambedza risipi kana ndaela mbili dzo fhambanaho 	<p>U ḡwala tshibveledzwa tsha ndaela tsumbo, kuitelwe kwa tie</p> <ul style="list-style-type: none"> • U dzudzanya nga u tevhekana hazwo • U ita mutevhe wa zwishumiswa na thimbwanywa dza u bika • U shumisa ḡalusamaipfi • U shumisa malaeli • U bveledza fureme ya tshibveledzwa • U shumisa mafurase a u ḡanganya na ngona dza nzudzanyo • U ḡalutshedza maitele • U dzudzanya maipfi na mafhungo nga ḡḡila yo teaho <p>U shumisa maitele a u ḡwala:</p> <ul style="list-style-type: none"> • U pulana/rangela u ḡwala • U ita mvetomveto • U dovholola • U dzudzanya • U vhalulula u itela u khakhulula ho khakheaho, na • U ḡekedza 	<p>U shuma na/nga maipfi: matsinde, thangi na mitshila</p> <p>U shuma na/nga mafhungo: ḡefhungo, tshiitwa</p> <p>ḡhalutshedzo ya maipfi: khethekanyo ya maipfi, kushumisele kwa ḡhalusamaipfi</p>
	<p>MUSHUMO WA U LINGA WA FOMALA WA 1: ORALA – U vhalela nḡha (20 maraga)</p> <p>Kha hoyu mushumo hu khou bvelwa phandau bva kha themo ya 1. U ḡo fhedzi kha themo ya 2 ha rekhodiwa maraga</p>			

ZWIKILI	U THETSHELESA NA U AMBA(ORAL)	U VHALA NA U ȚALELA	U ȚWALA NA U ȚEKEDZA	ZWIVHUMBEO NA MILAYO ZWA LUAMBO
THEMO YA 2 VHEGE YA 3-4	<p>U thetshelesa nganea</p> <p>Tshibveledzwa tshi bvaho kha bugupfarwa kana Faela ya Zwishumiswa zwa Mudededzi (FZM)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nyitothangeli: u humbulela • U thetshelesa mafhungo a bvaho kha nganea • U thetshelesa u itela u wana zwidodombedzwa zwo khetheaho • U Țivha mulaedza muhulwane • U Țumanya na vhutshilo ha ene muȚe • U ita nyambedzano nga ha mihumbulo mihulwane na zwidodombedzwa zwo khetheaho • U shumisa mafhungo a bvaho kha tshibveledzwa kha u fhindula • U ita nyambedzano nga ha ndeme dza matshilisano, mikhwa na mvelele zwi re kha tshibveledzwa <p>U dzhenelela kha nyambedzano ya tshigwada</p>	<p>U vhala nganea Țhukhu</p> <p>Tshibveledzwa tshi bvaho kha bugupfarwa kana Faela ya Zwishumiswa zwa Mudededzi (FZM)</p> <ul style="list-style-type: none"> • U rangela u vhala: u humbulela zwi tshi bva kha Țhoho ya mafhungo na u ita nyambedzano i elanaho na thero/ mafhungo • U Țivha na u Țalutshedza zwiwo zwi hulwane • U Țivha na u ita nyambedzano nga ha kuvhonele kwa zwithu • U ita nyambedzano nga ha vhaanewa/ • Vhabvumbedzwa • U Țivha na u ita nyambedzano nga ha vhuȚipfi ho bviselwaho khagala • U vhambedza zwiwo na vhaanewa • na vhutshilo ha ene muȚe • U shumisa zwiȚiratedzhi zwinzhi zwa u vhala, 	<p>U Țwala tsedzuluso ya bugu</p> <ul style="list-style-type: none"> • U shumisa fureme • U rangela u Țwala: u thetshelesa mafhungo a bvaho kha nganea yo vhalwaho • U nanga mafhungo o teaho u itela ndivho • U shumisa luambo na tshivhumbeo tsha tshibveledzwa zwo teaho • U shumisa fomethe i re yone • U dzudzanya mafhungo nga u tevhekana hao • U shumisa girama, mupeleȚo na ndongazwiga zwo teaho, hu tshi katelwa na Țipfanisi Ța Țefhungo na Țiiti • U shumisa Țhalusamaipfi u itela mupeleȚo na mveledziso ya Țivhaipfi <p>U shumisa maitele a u Țwala:</p> <ul style="list-style-type: none"> • U pulana/rangela u Țwala • U ita mvetomveto 	<p>U shuma na/nga maipfi: maiti</p> <p>U shuma na/nga mafhungo: tshifhinga tsha zwino, tshifhinga tsho fhelaho, tshifhinga tshi Țaho</p> <p>MupeleȚo na ndongazwiga kushumisele kwa Țhalusamaipfi,</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • U sielisana • U sa bva nnda ha thoho ya mafhungo • U vhudzisa mbudziso dzi yelanaho na mafhungo • U bvela phanda na nyambedzano • U fhindula mihumbulo ya vhañwe hu na u vhavhalela na u thonifha 	<ul style="list-style-type: none"> • U ita nyambedzano nga ha tshivhumbeo, kushumisele kwa luambo, ndivho na vthathetshesele • U divha phambano vhukati ha nganeavhutshilo/ • dayari na zwiitori • U shumisa thalusamaipfi u itela mveledziso ya divhaipfi <p>U vhuisa muhumbulo kha zwibveledzwa zwo vhalwaho nga mugudi e ethe</p> <ul style="list-style-type: none"> • U dovha a anetshela tshitori kana mihumbulo mihulwane nga mafhungo 3 u ya kha 5 • U bvisela khagala u nyanyuwa sa ngila ya u fhindula kha zwibveledzwa zwo vhalwaho • U livhanya na tshenzhemo ya vhutshilo ha ene mune • U vhambedza bugu/ zwibveledzwa zwo vhalwaho 	<ul style="list-style-type: none"> • U dovholola • U dzudzanya • U vhalulula u itela u khakhulula ho khakheaho, na • U nekedza 	
--	---	--	--	--

ZWIKILI	U THETSHELESA NA U AMBA(ORAL)	U VHALA NA U ŦALELA	U ŊWALA NA U ŊEKEDZA	ZWIVHUMBEO NA MILAYO ZWA LUAMBO
THEMO YA 2 VHEGE YA 5-6	<p>U thetshelesa na u ita nyambedzano nga ha tshiŧori</p> <ul style="list-style-type: none"> Nyitothangeli: u humbulela U ŧivha thero, u vhudzisa mbudziso na u vhambedza mihumbulo na tshenzhemo ya vhutshilo ha ene muŋe U ŧivha na u ita nyambedzano nga ha uri u vhona sia ŧithihi zwi sikea hani U ita nyambedzano nga ha u fhindula tshibveledzwa U livhanya na vhutshilo ha ene muŋe U ita nyambedzano nga ha ndeme dza matshilisano, mikhwa na mvelele zwi re kha tshibveledzwa na u ŋea muhumbulo nga ha uri izwi zwo fhiriswa hani kha tshibveledzwa, tsumbo, u vhona sia ŧithihi U shumisa zwikili zwa u ŋekedza, tsumbo, voŧumu, luvhilo, u awela, kuimele, na u amba nga u sumbedza, nz. 	<p>U vhalo tshiŧori tshi bvaho kha bugupfarwa, bugu ya u vhalo kiŧasini kana Faela ya Zwishumiswa zwa Mudededzi (FZM)</p> <ul style="list-style-type: none"> Nyito dza u rangela u vhalo: u humbulela ho sendekwaho kha ŧhoho ya mafhungo na/kana zwifanyiso U vhalo nŧha na u vhalo mbiluni, u dzudzanya zwiŧirathedzhi zwa u vhalo u itela uri zwi kone u tea ndivho na vhathetshelesi U ita nyambedzano nga ha ndeme, matshilisano, mikhwa na mvelele zwi re kha zwibveledzwa U ŧalutshedzela na u ita nyambedzano nga ha mulaedza U sumbedza u pfesesa tshibveledzwa, vhushaka hatsho na vhutshilo ha ene muŋe, ndivho yatsho na uri tshi shuma hani 	<p>U ŋwala tshiŧori</p> <ul style="list-style-type: none"> U sika vhaanewa vhane vha tendisea U sumbedza ŋdivho nga ha muanewa, puloto, fhethuvhupo, khudano, maŧhakheni U topola puloto, zwiwo zwihulwane hu tshi shumiswa fuŧoutshathi - mathomo (mathomele), vhukati (u bveledza mafhungo, maŧhakheni), magumo (thasululo) U dzudzanya nga u tevhekana U bvisela khagala mihumbulo nga ŋdila ine ya pfala na u tevhekana U shumisa thero kana mulaedza 	<p>U shuma na/nga maipfi: Maiti matikedzi</p> <p>U shuma na/nga mafhungo:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tshifhinga tsha zwino, tsho fhelaho na tshidaho <p>Ŧhalutshedzo ya maipfi: Maidioma</p>
<p>MUSHUMO WA U LINGA WA FOMAŦA WA 4:</p> <ul style="list-style-type: none"> Zwibveledzwa zwa vhudavhidzani: (10 Maraga) <p>Mushumo uyu u ŋwaliwe hu sa athu u ŋwaliwa thesite i languliwaho</p>				

ZWIKILI	U THETSHELESA NA U AMBA(ORAL)	U VHALA NA U TALELA	U NĀWALA NA U NEKEDZA	ZWIVHUMBEO NA MILAYO ZWA LUAMBO
<p>THEMO YA 2 VHEGE YA 7-8</p>	<p>U thetshelesa na u ita nyambedzano nga ha tshibveledzwa tsha mafhungo, tsumbo, muvhigo wa mutsho Tshibveledzwa tshi bvaho kha bugupfarwa kana Faela ya Zwishumiswa zwa Mudededzi (FZM)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nyitothangeli: u humbulela • U thetshelesa u itela u wana zwidodombedzwa zwo khetheaho • U ita nyambedzano nga ha u shumisea ha mafhungo • U t̄anganya/livhanya mafhungo na vhutshilo ha ene muṅe • U ita nyambedzano nga ha masiandaitwa a mutsho kha vhathu • U vhambedza nyimele ya fhethu ho fhambanaho, u sumbedza fhethu hune ha takalelwa hu tshi tikedzwa nga zwiitisi • U dzhenelela kha nyambedzano, u imelela/ khwaṭhisedza muhumbulo wawe • U ḡivha mbonalo ya mivhigo ya mutsho: ridzhisiṭara na ṅila ye luambo lwa shumiswa ngayo 	<p>U vhalo tshibveledzwa tsha mafhungo, tsumbo, muvhigo wa mutsho u bvaho kha gurand̄a, bugupfarwa kana Faela ya Zwishumiswa zwa Mudededzi (FZM)</p> <ul style="list-style-type: none"> • U rangela u vhalo: u humbulela zwi tshi bva kha ṭhoho ya mafhungo na zwifanyiso • U shumisa zwiṭirathedzhi zwa u vhalo: u sikima u itela u wana muhumbulo nga u angaredza, u sikena u itela u wana zwidodombedzwa zwo khetheaho • U ḡivha ṅila ye tshibveledzwa tsha dzudzanywa ngayo • U vhambedza zwi fanaho na zwi sa fani fhethu ho fhambanaho • U vhalo tshibveledzwa tsha mafhungo tshi re na zwithu zwa u tou vhona, tsumbo, mapa • U shumisa zwiṭirathedzhi zwa u vhalo, tsumbo, u humbulela • U shumisa ludungela lwa tshibveledzwa na nyimele • U ṭalutshedzela zwithu zwa u tou vhona • U shumisa ṭhalusamaipfi u itela mveledziso ya ḡivhaipf 	<p>U ṅwala tshibveledzwa tsha mafhungo, tsumbo, tshati ya mutsho</p> <ul style="list-style-type: none"> • U nanga zwithu zwa u tou vhona na mafhungo o teaho u itela ndivho • U ṅekedza mafhungo hu tshi shumiswa mapa, tshati, girafu kana daiagiramu <p>U shumisa maitela a u ṅwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • U pulana/rangela u ṅwala • U ita mvetomveto • U dovholola • U dzudzanya • U vhalulula u itela u khakhulula ho khakheaho, na • U ṅekedza 	<p>U shuma na/nga maipfi: maṭaluli</p> <p>U shuma na/nga mafhungo: tshifhinga tsho fhelaho</p> <p>Mupeleṭo na ndongazwiga Kushumisele kwa ṭhalusamaipfi</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • U shumisa zwiṭirathedzhi zwa u dzhenelela u itela u davhidzana zwavhuḡi kha nyimele dza zwigwada • U ṭalutshedzela na u ita nyambedzano nga ha zwibveledzwa zwi re na zwithu zwa u tou vhona zwi kondaho 			
--	--	--	--	--

VHEGE YA 9 - 10	MUSHUMO WA U LINGA WA FOMAḶA WA 5: MULINGO UNE WA LAULIWA U FHINDULA U BVA KHA TSHIBVELEDZWA (50 Maraga) <ul style="list-style-type: none"> • Mbudziso 1: Thilokanyondivho ya u tou vhala (20 Maraga) • Mbudziso 2: Tholokanyondivho ya u tou vhona (10 Maraga) • Mbudziso 3: Manweledzo (5 Maraga) • Zwivhumbeo na milayo zwa luambo (15 Maraga) 			
--------------------------------	--	--	--	--

NYITO DZA U LINGA DZA FOMETHIVI				
--	--	--	--	--

	U thetshesela na u amba <ul style="list-style-type: none"> • Mishumo minzhi ya u thetshesela na u amba • Mishumo ya u thetshesela na u amba ine ya yelana na milayo ya khovidi -19 	U vhala na u ṭalela <ul style="list-style-type: none"> • U tevhela maitete a u vhala • Mishumo ya u vhalela nṭha • Mishumo ya u vhalela u itela u pfesesa • Mishumo ya litheretsha yo sendekwaho kha tshakha thaeu dza maṅwalwa yo randelwaho kha themo yeneyo. 	U ṅwala na u ṅekedza <ul style="list-style-type: none"> • U tevhela maitete au ṅwala • U ita dzipharagirafu • Zwibveledzwa zwa vhudavhidzani • Maanea • Maṅwalwa a vhusiki 	Zwivhumbeo na milayo zwa luambo Mishumo ya zwivhumbeo na milayo zwa luambo
--	---	--	--	---

MAÑWELEDZO A MISHUMO YA U LINGA YA FOMALA YA GIREIDI YA 6: THEMO YA 2

MUSHUMO WA U LINGA WA FOMALA WA 1:

ORALA

- U vhalela n̄tha (20 Maraga)
Mushumo hoyu ndi une wa khou tou
bvela phan̄ḁa u bva kha themo ya 1. U ḁo
fhedziswa kha themo ya 2 ha rekhodiwa
na maraga

MUSHUMO WA U LINGA WA

4: U ÑWALA

- Zwibveledzwa zwa
vhudavhidzani: (10
Maraga)

Mushumo uyu u itiwe
phan̄ḁa ha musi hu tshi
ñwaliwa thesite ine ya
lauliwa

MUSHUMO WA U LINGA WA 5: THESITE INE YA LAULIWA (50 Maraga)

- Mbudziso ya 1: Tholokanyondivho ya u vhala (20 Maraga)
- Mbudziso 2: Tholokanyondivho ya u tou vhona (10 Maraga)
- Mbudziso 3: Mañweledzo (5 Maraga)
- Zwivhumbeo na milayo zwa luambo (15 maraga)

GIREIDI YA 6 : THEMO YA 3

ZWIKILI	U THETSHELESA NA U AMBA(ORAL)	U VHALA NA U ȚALELA	U ȚWALA NA U ȚNEKEDZA	ZWIVHUMBEO NA MILAYO ZWA LUAMBO
<p>THEMO YA 3 VHEGE YA 1-2</p>	<p>U ita nyambedzano nga ha nganea Tshibveledzwa tshi bvaho kha bugupfarwa kana Faela ya Zwishumiswa zwa Mudededzi (FZM)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nyitothangeli: u humbulela • U thetshelesa mafhungo o vhalwaho a bvaho kha nganea • U humbulela zwine zwa khou ya u itea • U Țalutshedza kuvhonele kwa zwithu kwa muȚwali na kwa muvhali • U sa bva nȚȚa ha Țhoho ya mafhungo • U Țalutshedza nga u tevhekana ha zwiwo • U ita nyambedzano nga ha mihumbulo mihulwane na zwidodombedzwa zwo khetheaho • U vhudzisa mbudziso dzi yelanaho na mafhungo na u fhindula nga nȚȚila yo teaho 	<p>U vhalwa nganea Tshibveledzwa tshi bvaho kha bugupfarwa kana Faela ya Zwishumiswa zwa Mudededzi (FZM)</p> <ul style="list-style-type: none"> • U rangela u vhalwa: u humbulela zwi tshi bva kha Țhoho ya mafhungo na u ita nyambedzano nga ha thero/ mafhungo • U Țivha na u Țalutshedza muhumbulo muhulwane • U ita nyambedzano nga ha vhaanewa • U Țivha na u ita nyambedzano nga ha vhuȚipfi ho bviselwaho khagala • U ita nyambedzano nga ha u sia muyani na u shanda • U livhanya zwiwo na vhaanewa/ vhabvumbudzwa na vhutshilo ha ene muȚe • U shumisa zwiȚirathedzhi zwinzhi zwa u vhalwa 	<p>U Țwala tzedzuluso ya bugu</p> <ul style="list-style-type: none"> • U shumisa fureme • U rangela u Țwala: u thetshelesa mafhungo a bvaho kha nganea yo vhalwah • U nanga mafhungo o teaho ndivho • U shumisa luambo na tshivhumbeo tsha tshibveledzwa tsho teaho • U shumisa fomethe i re yone • U dzudzanya mafhungo nga u tevhekana - u shumisa thevhekano • U shumisa girama, mupeleȚo na ndongazwiga zwo teaho, hu tshi katelwa na Țipfanisi Ța nȚefungo na Țiiti • U shumisa Țhalusamaipfi u itela mupeleȚo na mveledziso ya Țivhaipfi <p>U shumisa maitele a u Țwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • U pulana / u rangela u Țwala • U ita mvetomveto 	<p>U shuma na/nga maipfi: mavhudzisi, masala masumbi</p> <p>U shuma na/nga mafhungo: tshifhinga tsha zwino, tshifhinga tsho fhelaho, tshifhinga tshi Țaho</p> <p>MupeleȚo na ndongazwiga Kushumisele kwa Țhalusamaipfi na khethekanyo ya maipfi</p>

- U ita nyambedzano nga ha tshivhumbeo, kushumisele kwa luambo, ndivho na vathetshelesi
- U shumisa thalusamaipfi u itela mveledziso ya divhaipfi U vhuisa muhumbulo kha zwibveledzwa zwo vhalwaho nga mugudi e ethe
- U dovha a anetshela tshitori kana mihumbulo mihulwane nga mafhungo 3 u ya kha 5
- U bvisela khagala u nyanyuwa sa ndila ya u tokonyea kha zwibveledzwa zwo vhalwaho
- U livhanya na tshenzhemo ya vhutshilo ha ene muṅe
- U vhambedza bugu/ zwibveledzwa zwo vhalwaho

- U dovholola
- U dzudzanya
- U vhalulula u itela u khakhulula ho khakheaho, na
- U ṅekedza

ZWIKILI	U THETSHELESA NA U AMBA(ORAL)	U VHALA NA U TALELA	U NĀWALA NA U NEKEDZA	ZWIVHUMBEO NA MILAYO ZWA LUAMBO
THEMO YA 3 VHEGE YA 3-4	<p>U thetshelesa na u ita nyambedzano nga ha fołukułoo, lungano lwa tsiko kana lungano lwa vhahali</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nyitothangeli: u hambulela • U hambula zwiwo nga mutevhe u re wone na u shumisa tshifhinga nga ndila yone • U ambedzana zwavhudi nga tshifhinga tsha nyambedzano dza zwigwada • U divha uri kuvhonele kwa u vhona sia lithihi zwi sikea hani na na masiandaitwa a hone kha vhathetshelesi • U ita nyambedzano nga ha vhaanewa • U ita nyambedzano nga ha puloto, khudano na fhethuvhupo • U ita nyambedzano nga ha milaedza i re kha tshibveledzwa • U sedzulusa maitete a mvelele, ndeme na zwine vhathu vha tenda khazwo • U sedzulusa phambano vhukati ha zwivhuya na zwivhi 	<p>U vhalo fołukułoo, lungano lwa tsiko kana lungano lwa vhahali zwi</p> <p>tshi bva kha bugupfarwa kana kha Faela ya Zwishumiswa zwa Mudededzi (FZM)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nyito dza u rangela u vhalo, tsumbo, u hambulela ho d̄isendekaho kha thoho na/kana zwa o tou zwifanyiso • Zwiṭirathedzhi zwa u vhalo: u sikima, u sikena, u hambulela, u talela zwithu zwa u tou vhona u itela u zwi talutshedzela • U ita nyambedzano ya zwiteṅwa zwa ngano dza phukha tsumbo vhaanewa/ • vhabvumbudzwa na milaedza • U talutshedza thalutshedzelo na u fhindula nga u ngaredza kha tshibveledzwa • U tumbula na u buletshedza mvelele kana mafhedzisele ane a takalelwa 	<p>U ṅwala nga ha mvumbo ya muanewa</p> <ul style="list-style-type: none"> • U hambula nga ha mvumbo • U shumisa maipfi a mbuletshedzo u vhambedza vhaanewa • U pulana, u ita mvetomveto na u khwinisa tshibveledzwa, u sedza kha u khwinisa mupeleṭo, zwifhinga na u tanganya mafhungo a vha pharagirafu dzi tevhekanaho • U sumbedza u pfesesa fhethuvhupo, puloto, vhaanewa, khudano na thero • U shumisa zwifhinga nga ndila yone <p>U shumisa maitete a u ṅwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • U pulana / u rangela u ṅwala • U ita mvetomveto • U dovholola • U dzudzanya • U vhalulula u itela u khakhulula ho khakheaho, na • U nekeda 	<p>U shuma na/nga maipfi: maiti</p> <p>U shuma na/nga mafhungo: Tshifhinga tshi d̄aho</p> <p>Mupeleṭo na ndongazwiga: khoma</p>

ZWIKILI	U THETSHELESA NA U AMBA(ORAL)	U VHALA NA U ȚALELA	U ŃWALA NA U ŃEKEDZA	ZWIVHUMBEO NA MILAYO ZWA LUAMBO
THEMO YA 3 VHEGE YA 5-6	<p>U thetshelesa tshiȚori tshipfufhi</p> <ul style="list-style-type: none"> Nyitothangeli: u humbulela U humbula zwiwo nga mutevhe u re wone na u shumisa tshifhinga nga ndila yone U dzhenelela hu na phaȚho nga tshifhinga tsha nyambedzano dza zwigwada U dġvha ndila ine kuvhonele kwa u vhona sia ġithihi kwa sikea ngayo na masiandaitwa akwo kha vhathetsheseles U ita nyambedzano nga ha vhaanewa Vhabvumbedzwa U ita nyambedzano nga ha puloto, khuȡano na fhethuvhupo U ita nyambedzano nga ha milaedza i re kha tshibveledzwa 	<p>U vhalala tshiȚori tshipfufhi tshi bvaho kha bugupfarwa, bugu ya u vhalala kiġasini kana kha Faela ya Zwishumiswa zwa Mudededzi (FZM)</p> <ul style="list-style-type: none"> Nyito dza u rangela u vhalala; u humbulela ho sendekwaho kha Țhoho ya mafhungo na/kana zwifanyiso U ȡola tshibveledza u itela milaedza yo dzumbamaho na u nweledza mihumbulo mihulwane na i i tikedzaho U ȡalutshedza uri muŃwali o shumisa hani kuvhonele kwa zwithu kwa muvhali: thekhiniki dzo shumiswaho, vhaanewa Vhabvumbedzwa U ita nyambedzano dzi kondaho nga ha ndeme dza mvelele na matshilisano dzi re kha tshibveledzwa U ita nyambedzano nga ha puloto, thero, fhethuvhupo na vhaanewa Vhabvumbedzwa U shumisa ȡhalusamaipfi u itela mveledziso ya dġvhaipfi 	<p>U Ńwala vhurifhi ha vhukonani/dayari</p> <ul style="list-style-type: none"> U shumisa tshivhumbeo tshi re tshone U sumbedza u dzhiela nȡha vhathetsheseles na tshitaela U shumisa thounu yo teaho U pulana, u ita mvetomveto na u khwinisa tshibveledzwa, u sedza kha u khwinisa luambo, mupeleȡo, zwifhinga na u ȡanganya mafhungo a tshi vha pharagirafu dzi tevhekanaho U shumisa maȡanganyi a ngaho sa honeha, pfanywa na mafhambanyi u ȡanganya mafhungo a ita pharagirafu dzi tevhekanaho U shumisa mupeleȡo na ndongazwiga nga ndila yone 	<p>U shuma na/nga maipfi: maȡaluli, zwifhinga maipfi a u ȡanganya (maȡanganyi)</p> <p>U shuma na/nga mafhungo: tshifhinga tsho fhelaho, tshifhinga tshi dġaho</p> <p>Mupeleȡo na ndongazwiga Khethekanyo ya maipfi, kushumisele kwa ȡhalusamaipf</p>

ZWIKILI	U THETSHELESA NA U AMBA(ORAL)	U VHALA NA U ŦALELA	U ŦWALA NA U ŦEKEDZA	ZWIVHUMBEO NA MILAYO ZWA LUAMBO
THEMO YA 3 VHEGE YA 7-8	<p>U thetshelesa kana u Ŧalela tshibveledzwa tsha radio/u vhona /u vhalu: khathuni/zwiŦiripi zwa khomiki</p> <ul style="list-style-type: none"> Nyitothangeli: u humbulela U Ŧalela na u ita nyambedzano nga ha mafhungo na milaedza i re kha tshibveledzwa U ita nyambedzano nga ha u tea ha zwifanyiso/girafiki kha tshibveledzwa U ita nyambedzano nga ha vhuŦi ha zwifanyiso/girafiki na muzika U kovhekana mihumbulo nga ha Ŧhoho ya mafhungo na tshibveledzwa 	<p>U vhalu khathuni/zwiŦiripi zwa khomiki zwi bvaho kha bugupfarwa kana kha Faela ya Zwishumiswa zwa Mudededzi (FZM)</p> <ul style="list-style-type: none"> U tevhela ndaela pfufhi dzo ganŦiswaho na u dzi Ŧalutshedzela na u Ŧalutshedza tshibveledzwa tshi re na zwithu zwa u tou vhona zwi sa konŦi: girafu, daiagiramu, zwifanyiso U Ŧola tshibveledza u itela milaedza yo dzumbamaho na u nweledza mihumbulo mihulwane na i i tikedzaho U Ŧalutshedza uri muŦwali o shumisa hani kuvhonele kwa zwithu kwa muvhali: thekhiniki dzo shumiswaho, vhaanewa 	<p>U Ŧwala khathuni na zwiŦiripi zwa khomikhi</p> <ul style="list-style-type: none"> U shumisa fureme U Ŧalutshedza khontseputhi U dzudzanya bammbiri U shumisa tshivhumbeo tshone U shumisa vhaanewa vhahulwane vha takadzaho na vhane vha vha tikedza U shumisa puloto na khuŦano zwo bveledzwaho zwavhuŦi U Ŧwala na u ola zwibveledzwa zwi re na zwithu zwa u tou vhona hu tshi shumiswa luambo, masiandaitwa a zwifanyiso na muungo nga nŦila ya vhusiki, tsumbo, khungedzelo ya televishini 	<p>U shuma na/nga maipfi: maiti, mamudi, maŦadzisi, maŦaluli</p> <p>U shuma na/nga mafhungo: maambwaita, maambwaitwa, tshipitshi tsho livhaho na tsho vhigwaho</p> <p>MupeleŦo na ndongazwiga Kushumisele kwa Ŧhalusamaipfi, kethekanyo ya maipfi</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • U ita nyambedzano nga ha maipfi maswa mañwe na mañwe a ndeme u itela u pfesesa mbekanyamushumo • U ita nyambedzano nga ha vhaanewa/ • vhabvumbedzwa vhahulwane na mulaedza muhulwane • U ðivha na u ita nyambedzano nga kuvhonele kwa zwithu uri ku ðuðuwedzwa hani nga mafhungo, u nangwa ha maipfi na luambo lwa muvhili lwa muambi 	<ul style="list-style-type: none"> • U ita nyambedzano nga ha ndeme dza mvelele na matshilisano zwi re kha tshibveledzwa • U ðivha kuvhonele kwo fhambanaho kwa zwithu vha tshi vhona kuvhonele kwo ðisendekaho nga vhuðanzi vhu re kha tshibveledzwa • U ðalutshedzela na u sengulusa zwidodombedzwa zwi re kha zwibveledzwa zwa girafiki/zwifanyiso • U fhirisela zwidodombedzwa zwi tshi bva kha tshiñwe tshivhumbeo zwi tshi ya kha tshiñwe 	<p>U shumisa maitela a u ñwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • U pulana/rangela u ñwala • U ita mvetomveto • U dovholola • U dzudzanya • U vhalulula u itela u khakhulula ho khakheaho, na • U ñekedza 	
--	--	---	--	--

GIREIDI YA 6 THEMO YA 3

ZWIKILI	U THETSHELESA NA U AMBA	U VHALA NA U ðALELA	U ÑWALA NA U ÑEKEDZA	ZWIVHUMBEO NA MILAYO ZWA LUAMBO
<p align="center">VHEGE 4-8</p>	<p>MUSHUMO WA U LINGA WA FOMAŁA WA 6: MAÑWALA A VHUSIKI A PHURODZHEKITI (40 Maraga)</p> <p>Łiga 1: ðhoðuluso (Vhagudi vha ita ðhoðuluso ya phurodzhikiti yavho 10 Maraga)</p> <p>Vhege 4-5</p>	<p>Łiga 2: U ñwala (Vhagudi vha dzhenelela kha u ñwala phurodzhekiti (30 Maraga)</p> <ul style="list-style-type: none"> • U pulana/rangela u ñwala • U ita mvetomveto • U dovholola • U dzudzanya • U vhalulula u itela u khakhulula ho khakheaho, na • U ñekedza 	<p>MUSHUMO WA U LINGA WA FOMAŁA WA 7 ORAŁA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mukumedza wa orala wa phurodzhekiti (20 Maraga) <p>Łiga 3:</p> <p>Vha dzhiele nzhele zwi tevhelaho: Hu tea u vha na ua fhambanyiswa ha tshakha dza mañwalwa u ya nga dzigireidi</p> <p>Vha thome nga u itisa mushumo wa orala kha themo ya 3 vha katele na themo ya 4 hune vha ðo rekhoda maraga</p>	

ZWIKILI	U THETSHELESA NA U AMBA(ORAL)	U VHALA NA U ȚALELA	U ȚWALA NA U ȚEKEDZA	ZWIVHUMBEO NA MILAYO ZWA LUAMBO
THEMO YA 3 VHEGE YA 9-10	<p>U thetshelesa na u ita nyambedzano /Țirama</p> <ul style="list-style-type: none"> Nyitothangeli: u humbulela U ita nyambedzano nga ha mbonalo dza ndeme dza tshibveledzwa U Țivha uri u vhona sia Țithihi zwi sikea hani na uri zwi na masiandaita afhio kha muthetshelesi U Țivha thero, u vhudzisa mbudziso, U Țivha na u ita nyambedzano nga ha ndeme dzi re kha tshibveledzwa U Țanganya mafhungo na milaedza i re kha tshibveledzwa na vhutshilo ha ene muȚe U Țea mihumbulo ya ndeme nga ha milaedza i re kha tshibveledzwa 	<p>U vhalala tsedzuluso dza Țitambwa/Țirama</p> <ul style="list-style-type: none"> Nyito dza u rangela u vhalala, u humbulela ho sendekwaho kha Țhoho ya mafhungo na/kana zwifanyiso U shumisa zwiȚirathedzhi zwa u vhalala zwo fhambanaho, tsumbo, u sikima, u sikena u itela u Țivha mihumbulo mihulwane na ine ya i tikedza U ita nyambedzano nga ha ndeme dza matshilisano na mvelele zwi re kha tshibveledzwa U Țivha kuvhonele kwa zwithu zwo fhambanaho na u Țea kuvhonele kwawe kwa zwithu kwo Țisendekaho nga vhuȚanzi vhu re kha tshibveledzwa 	<p>U Țwala mufhindulano/nganeapfufhi</p> <ul style="list-style-type: none"> U shumisa vhaanewa/ Vhabvumbedzwa U shumisa kudzudzanyele ku re kwone U wana thounu kana mudi/vhuȚipfi U sumbedza u pfesesa tshitaela na redzhisitara <p>U shumisa maitela a u Țwala</p> <ul style="list-style-type: none"> U pulana/rangela u Țwala U ita mvetomveto U dovholola U dzudzanya U vhalulula u itela u khakhulula ho khakheaho, na U Țekedza 	<p>U shuma na/nga maipfi: matsinde, thangi, mutshila</p> <p>U shumisa na/nga mafhungo: maambwaita, maambwaitwa</p> <p>MupeleȚo na ndongazwiga: zwiȚevhe</p>

NYITO DZA U LINGA DZA FOMETHIVI				
	<p>U thetshelesa na u amba</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mishumo minzhi ya u thetshelesa na u amba • Mishumo ya u thetshelesa na u amba ine ya yelana na milayo ya khovidi -19 	<p>U vhala na u țalela</p> <ul style="list-style-type: none"> • U tevhela maitele a u vhala • Mishumo ya u vhalela nțha • Mishumo ya u vhalela u itela u pfesesa • Mishumo ya litheretsha yo sendekwaho kha tshakha thaeu dza mañwalwa yo randelwaho kha themo yeneyo. 	<p>U ñwala na u ñekedza</p> <ul style="list-style-type: none"> • U tevhela maitele au ñwala • U ita dzipharagirafu • Zwibveledzwa zwa vhudavhidzani • Maanea • Mañwalwa a vhusiki 	<p>Zwivhumbeo na milayo zwa luambo</p> <p>Mishumo ya zwivhumbeo na milayo zwa luambo</p>
MAÑWELEDZO A MUSHUMO WA U LINGA WA FOMAŁA WA TSHIVENĐA GIREIDI YA 6: THEMO YA 6				
<p>MUSHUMO WA U LINGA WA FOMAŁA WA 6 (10 + 30 = 40 Maraga)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mañwalwa a vhusiki <p>Phurodzhekiti yo sendekwaho kha NTHIHI ya mañwalwa a litheretsha e vha guda (zwirendo/mañwala a sialala / nganeapfufhi/ đirama/ nganea</p>	<p>MUSHUMO WA U LINGA WA FOMAŁA WA 7 ORAŁA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mukumedza wa orala wa phurodzhekiti (20 Maraga) <p>Vha dzhiele nzhele zwi tevhelaho: Hu tea u vha na ua fhambanyiswa ha tshakha dza mañwalwa u ya nga dzigireidi</p> <p>Vha thome nga u itisa mushumo wa orala kha themo ya 3 vha katele na themo ya 4 hune vha đo rekhoda maraga</p>			

THEMO 4				
ZWIKILI	U THETSHELESA NA U AMBA(ORAL)	U VHALA NA U ȚALELA	U ȚWALA NA U ȚNEKEDZA	ZWIVHUMBEO NA MILAYO ZWA LUAMBO
THEMO YA 4 VHEGE YA 1-2	<p>U thetshelesa na u ita nyambedzano nga ha tshibveledzwa tsha ndaela, tsumbo, risipi na masia</p> <ul style="list-style-type: none"> Nyitothangeli: u humbulela U humbula maitele a zwithu U Țivha mbonalo dza tshibveledzwa tsha ndaela U dzhiela nzhele Țhoho dza ndeme 	<p>U vhalala tshibveledzwa tsha ndaela, tsumbo, risipi, masia</p> <ul style="list-style-type: none"> U sengulusa zwiȚalusi zwa tshibveledzwa Nzudzanyo na milayo ya zwibveledzwa zwa ndaela U dzudzanya ndaela dzo vilinganaho U shumisa zwiȚirathedzhi zwa u vhalala na u pfesesa: u sikena U sumbedza u pfesesa tshibveledzwa na uri tshi shuma hani: u vhalala ha Țitherala U Țivha na u Țalutshedza zwivhumbeo zwo fhambanaho, kushumisele kwa luambo na ndivho U Țivha na u ȚaȚhuvha ridzhisiȚara ya tshibveledzwa U pfesesa na u shumisa zwibveledzwa zwa mafhungo nga ndila yo teaho U vhambedza risipi kana ndaela mbili dzo fhambanaho 	<p>U Țwala tshibveledzwa tsha ndaela</p> <ul style="list-style-type: none"> U dzudzanya nga u tevhekana U ita mutevhe wa zwishumiswa na thimbwanywa dza u bika U shumisa Țhalusamaipfi U shumisa malaeli U bveledza fureme ya tshibveledzwa U shumisa mafurase a u Țanganya na ngona dza nzudzanyo U Țalutshedza maitele a zwithu U dzudzanya maipfi na mafhungo nga ndila yo teaho 	<p>U shuma na/nga maipfi: maȚadzisi a maitele, a tshifhinga na a fhethu</p> <p>U shuma na/nga mafhungo: mafhungo mbumbano, mafhungo tserekano</p>
	<p>MUSHUMO WA U LINGA WA FOMAȚA WA 7:</p> <ul style="list-style-type: none"> Mukumedzo wa oraȚa (20 maraga) <p>Hoyu mushumo wo thomiwa kha themo ya 3. U Țo fhedzisiwa kha themo ya 4 ha avhelwa maraga</p>			

ZWIKILI	U THETSHELESA NA U AMBA(ORAL)	U VHALA NA U TALELA	U N̄WALA NA U N̄EKEDZA	ZWIVHUMBEO NA MILAYO ZWA LUAMBO
THEMO YA 4 VHEGE YA 3-4	<p>U thetshelesa tshiṭori</p> <ul style="list-style-type: none"> Nyithangeli: u humbulela U humbula muhumbulo muhulwane na i i tikedzaho u bva kha tshibveledzwa U humbula zwiwo nga mutevhe u re wone na u shumisa tshifhinga <p>U ita nyedziselo ya inthaviyu kilasini</p> <ul style="list-style-type: none"> U ita mukumedzo wa orala o livhana na vhathetshelesi U kona u pfesesa vhathetshelesi vho fhambanaho U fhambanya ipfi, muungo na luvhilo lwa ipfi U sumbedza nyanyuwo na vhukoni ha u ita inthaviyu U fha muvhigo wo dzingindelaho u no katela zwoṭhe. 	<p>U vhala tshiṭori</p> <ul style="list-style-type: none"> Nyito dza u rangela u vhala, tsumbo, u humbulela ho sendekwaho kha ṭhoho ya mafhungo na/kana zwifanyiso U shumisa zwiṭirathedzhi zwo fhambanaho zwa u vhala, tsumbo, u sikima, u sikena U ḍivha mihumbulo mihulwane na i i tikedzaho U ṭalutshedzela na u ita nyambedzano nga ha mulaedza U ṅea muhumbulo nga ha muṭoḍo wa tshiṭori U ṅea muhumbulo nga ha u fhindula kha tshibveledzwa U ṅea muhumbulo nga ha ndeme U ṅea muhumbulo nga ha milaedza i re kha tshibveledzwa U tumbula na u buletshedza mafhedzisele a takalelwaho 	<p>U ṅwala maṅweledzo mapfufhi</p> <ul style="list-style-type: none"> U ṅwala manweledzo mapfufhi U nanga zwiwo zwihulwane a tshi shumisa fuṭoutshati U dzudzanya nga ṅḍila i tevhekanaho U bvisela khagala mihumbilo mihulwane nga ṅḍila i pfalaho i tevhekanaho U sedzulusa kha u fhindula ha nyanyuwo U ṅea themenndelo U shumisa maitete a u ṅwala U pulana/rangela u ṅwala U ita mvetomveto U dovhola U dzudzanya U vhalulula u itela u khakhulula ho khakheaho, na U ṅekedza 	<p>U shuma na/nga maipfi: madzina zwao na madzina a ngelekanyo</p> <p>U shuma na/nga mafhungo phani</p> <p>ṭhalutshedzo ya maipfi: Pfanywa, mirero, maambebe</p> <p>Mupeleṭo na ndongazwiga: khoḷoni, semi-khoḷoni, u hwetekanya/ pfufhifhadza</p>

ZWIKILI	U THETSHELESA NA U AMBA(ORAL)	U VHALA NA U TALELA	U N̄WALA NA U N̄EKEDZA	ZWIVHUMBEO NA MILAYO ZWA LUAMBO
<p>THEMO YA 4 VHEGE YA 5-6</p>	<p>U thetshelesa na u ita nyambedzano nga ha tshirendo</p> <p>Nyitothangeli: u humbulela</p> <ul style="list-style-type: none"> • U thetshelesa mafhungo na u ita manweledzo a mihumbulo mihulwane na u dzhiela nzhele zwidodombedzwa zwo khetheaho • U ita nyambedzano nga ha ndeme dza matshilisano, mikhwa na mvelele zwi re kha tshibveledzwa • U n̄ea mihumbulo nga ha ndeme na milaedza yo fhiriswaho kha tshibveledzwa • U n̄ea muvhigo wo linganelaho u pfalaho 	<p>U vhalala tshirendo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nyito dza u rangela u vhalala, tsumbo, u humbulela ho sendekwaho kha t̄hoho ya mafhungo na/kana zwifanyiso • U shumisa zwiṭirathedzhi zwa u vhalala, tsumbo, u sikima na u sikena • U vhalala na u fhindula vhurendi nga n̄dila ya vhuronwane • U n̄ea mihumbulo wawe nga ha u shumisa ndovhololo ya mibvumo, • mafanyisi na onomatopia • U vhalala na u fhindula nga vhuronwane kha vhurendi • U t̄alutshedzela na u ita nyambedzano nga ha mulaedza • U sumbedza u pfesesa tshirendo na vhushaka hatsho kha vhutshilo ha ene muṅe 	<p>U n̄wala tshirendo</p> <ul style="list-style-type: none"> • U shumisa aḷithireseni, methafore, onomatopia, mafanyisi, tshiga na thero • U sumbedza na u t̄haṭhuvha tshibveledzwa na mushumo wa vhusiki • U dzudzanya mihumbulo ha n̄waliwa tshibveledzwa hu tshi shumiswa maitete a u n̄wala <p>U shumisa maitete a u n̄wala</p> <ul style="list-style-type: none"> • U pulana/rangela u • U ita mvetomveto • U dovholola • U dzudzanyulula • U vhalulula u itela u khakhulula ho khakheaho, na • U n̄ekedza 	<p>U shuma na maipfi: n̄efhungo ; tshiitwa</p> <p>U shuma na mafhungo: mafanyisi, mamethafore, mafanyamuthu, onomatopia, tshiga</p> <p>Tshipitshi tsho livhaho na tshi so ngo livhaho</p> <p>Mupeleṭo na ndongazwiga: zwitangi</p>

MUSHUMO WA U LINGA WA FOMALA WA 8

- Zwibveledzwa zwa vhudavhidzani: (10 Maraga)

Mushumo uyu u ñwaliwe phanda ha musu hu tshi ñwaliwa thesite ine ya lauliwa

ZWIKILI	U THETSHELESA NA U AMBA	U ÑWALA NA U ÑEKEDZA	ZWIVHUMBEO NA MILAYO ZWA LUAMBO	
THEMO YA 1 VHEGE 7-8	Ndovhololo	Ndovhololo	Ndovhololo	Ndovhololo

VHEGE 9 - 10	<p>MUSHUMO WA U LINGA WA FOMALA WA 9: Thesite ine ya lauliwa</p> <p>U fhindula u bva kha tshibveledzwa (50 Maraga)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mbudziso 1: Thilokanyondivho ya u tou vhala (20 Maraga) • Mbudziso 2: Tholokanyondivho ya u tou vhona (10 Maraga) • Mbudziso 3: Manweledzo (5 Maraga) • Mbudziso 4: Zwivhumbeo na milayo zwa luambo (15 Maraga)
--------------	---

NYITO DZA U LINGA DZA FOMETHIVI

<p>U thetshelesa na u amba</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mishumo minzhi ya u thetshelesa na u amba • Mishumo ya u thetshelesa na u amba ine ya yelana na milayo ya khovidi -19 	<p>U vhala na u ñalela</p> <ul style="list-style-type: none"> • U tevhela maitela a u vhala • Mishumo ya u vhalela ñña • Mishumo ya u vhalela u itela u pfesesa • Mishumo ya litheretsha yo sendekwaho kha tshakha thaeu dza mañwalwa yo randelwaho kha themo yeneyo. 	<p>U ñwala na u ñekedza</p> <ul style="list-style-type: none"> • U tevhela maitela au ñwala • U ita dzipharagirafu • Zwibveledzwa zwa vhudavhidzani • Maanea • Mañwalwa a vhusiki 	<p>Zwivhumbeo na milayo zwa luambo</p> <p>Mishumo ya zwivhumbeo na milayo zwa luambo</p>
--	--	--	--

SAMARI YA MISHUMO YA U LINGA YA THEMO 4**MUSHUMO WA U LINGA WA FOMALA WA 7:**

- Mukumedzo wa oraLa (20 maraga)
Hoyu mushumo wo thomiwa kha themo ya 3. U do fhedzisiwa kha themo ya 4 ha avhelwa maraga

MUSHUMO WA U LINGA WA FOMALA WA 8

- Zwibveledzwa zwa vhudavhidzani: (10 Maraga)
Mushumo uyu u nwaliwe phanḁa ha musu hu tshi nwaliwa thesite ine ya lauliwa

MUSHUMO WA U LINGA WA FOMALA WA 9: Thesite ine ya lauliwa (50 Maraga)

U fhindula u bva kha tshibveledzwa

- Mbudziso 1: Thilokanyondivho ya u tou vhala (20 Maraga)
- Mbudziso 2: Tholokanyondivho ya u tou vhona (10 Maraga)
- Mbudziso 3: Manweledzo (5 Maraga)
- Mbudziso 4: Zwivhumbeo na milayo zwa luambo (15 Maraga)